༄༅། །འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཉེ་བརྒྱུད་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས་བཞུགས།

修文殊智慧勇士仪轨

法王如意宝晋美彭措　造
索达吉堪布　译

༄༅། །སྐྱབས་སེམས་ཚོགས་བསགས་སྔོན་དུ་སོང་ལ། 皈依、发心、集资粮后:

ཨཱཿ **啊**

འོད་གསལ་དབྱིངས་ལས་སྐད་ཅིག་གིས།། **光明界中一刹那,**

པད་ཟླའི་གདན་ལ་རང་ཉིད་ནི།། **莲月垫上自身体,**

འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་སྐུ།། **文殊智慧勇士身,**

གསེར་མདོག་རལ་གྲི་པོ་ཏི་འཛིན།། **金色手持宝剑函,**

ལོངས་སྐུའི་ཆས་རྫོགས་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས།། **报身满饰跏趺坐,**

ཐུགས་ཀར་དྷཱིཿལ་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར།། **心间德字咒旋绕,**

འོད་འཕྲོས་འཕགས་མཆོད་འགྲོ་སྒྲིབ་སྦྱངས།། **发光供圣除众翳,**

ཚུར་འདུས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཐོབ།། **摄收已得二悉地,**

རིག་སྟོང་ཆོས་སྐུའི་ངང་བཞག་ལ།། **安住觉空法身界,**

ཨོཾ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱིཿ

嗡阿惹巴匝纳德……

རིག་སྔགས་རྒྱལ་པོ་འབྲུ་བདུན་པ། །བརྒྱ་སྟོང་ཁྲི་འབུམ་བཟླས་པ་ཡིས། །རྣམ་གཉིས་དངོས་གྲུབ་འབད་མེད་འཐོབ། །

心咒大王七颗字，念诵千百十万遍，无勤易得二悉地。

ཟབ་ཆོས་འདི་དང་འཕྲད་ཚད་ཀུན། །སྐྱེ་བ་བདུན་ལས་མི་འགྱངས་བར། །འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུའི་འཁོར་དུ་འགྱུར། །

与此深法值遇者，不越七世即成为，文殊童子之眷属。

ས་མ་ཡ།

沙玛雅!

2014 年 1 月 1 日